


A SETA



Lenga pas mòrta.

Letra seguís

De populacions mai mescladas qu'a Seta, n'i a de tot segur, a Marselha, mas pas gessa en luòc pus. Lo setòri es un produch de l'immigracion, vièlha o recenta, del dedins o del defòra.

En 1666 quand lo pòrt es creat al pè del mont Sant-Clar, i a patin-patan pas degús. Los primiers arribats son de catalans e de provençals. Puèi, après la Revolucion e l'Empèri, fatalas a l'activitat portuària, los gavachs davalan del païs naut e se meton obrièrs, servicials, maçons, fustiers, artisans e negociants. Totes, o gaireben, an, per parlar, la lengua-d'òc.

La lengua d'usatge de Seta, totas classas confonduades, es alara un occitan pròche de lo de Montpelhièr.



P. François.

Bonurs del localisme


L'ensenhamant s'i dòna en francés, la borgesiá per sos afars francimandeja, mas la vilà escapa pas a las iniciativas en favor de la lengua d'òc lançadas per Mistral e sos amics.

Lo Felibrige s'implanta. Josep Còsta es un dels 300 qu'Aubanel lor fa estampar a son nom sas " Filhas d'Avinhon ". Son exemplari figura dins las resèrvas del CIDOCIRDOC.

Mas es pas lo sol a escriure en occitan a Seta. Vivarés publica sa " Volada de focas ". Un borgés, amonedat e amatòr de literatura populara, Soulet, lanza en 1994, amb d'amics sieus coma Combas e Galibert, L'Armanac Setòri qu'emplenau de poësia galòia e de circonstància e d'istorietas plasentas. Un dessinat, bon pintre e caricaturista de bèla volada, Toussaint-Roussy, dòna a L'Armanac tota una galariá de personatges pintoresques acompañats de legendas trufarèlas en occitan. D'aquesta producció lo Musèu Paul-Valéry a recentament tirat tot un jòc de cartas postalas. .

Sol d'aquela còla, Gustave Terond, s'assenhala coma un escrivian a de bon, de la raça de l'abat Fabre, de Romanilha, d'Azaïs o de Deleuze, son amic de Montpelhièr. Es mestre d'escola, conoís sos classics, sa lengua es de qualitat, son

estil es leugièr, sos contes, sornetas, istòrieras o sovenirs d'enfança son de son temps sens aver gaire vielhit. Lo ceucle occitan setòri, qu'a donat una novèla edicion de sos *Elements de grammaire languedocienne*, parla de los tornar editar.



Mesclar : mêler

Fustièr : charpentier

Francimandejar : parler français

Escapar : échapper

Foca : foulque

Amonedat : pourvu d'argent

Galòi : amusant

Pintoresc : pittoresque

Trufarèl : moqueur

Se degalhar : se détériorer



Parladura e tradicion

Amb lo sègle XX, la guèrra granda, lo progrès del francés coma lenga d'usatge, l'arribada d'una fòrta immigracion italiana, la situacion de l'occitan se degalha. Lo quite Armanac quita de paréisser. Los escrivans locals passan al francés.

Cò que demòra viu es un art de viure e un biais de parlar lo francés, tot barrejat d'occitanisme e d'italianisme, d'una originalitat mai marcada qu'en luòc pus.

Aquela parladura es estada recampada dins dos libres recents. Lo primièr degut a un occitanista, Gui Langlois : " Lexique du francitan parlé à Sète ". Lo segond alestit amb una jòia que raja de contunh de cada noticia per Raymond Covès : " Sète à dire, traité vivant et coloré du parler sétois et du pays de Thau " qu'al cap de 4 ans n'es a sa tresena edicion. Las tradicions popularas son pas tant en regression coma la lenga d'òc. Las ajustas sul canal an magnificament perdurat. " Chagrin, fait ta mala " es demorat l'imne " nacional " de Seta. Tant que lo mont Sant-Clar s'es pas cobert de villàs de luxe, proprietats d'autoctònas e, mai que mai, d'estrangièrs, la baraqueta demorèt cò qu'èran estats lo cabanon en Provença, lo maset dins lo ròde de Nîmes, lo granjòt dins lo de Besiers : un luòc estonant de convivialitat masculina, lo castelet de " Biscam pas ".



P. François.

Los enfants de Robèrt Lafònt

Empacha pasmens que quand Robèrt Lafont, dins l'immediata après-guèrra, ven a Seta ensenhar lo francés e lo latin renva pas plan fòrt per l'occitan. Lafont, a gratis, en defòra dels programas, pendent las recreacions, dobrís al colègi un cors d'occitan. Ne sortirà, dels grands escolans, los pus vièlhs amics de la lenga d'òc de l'ora d'ara à Seta : Gui Langlois, fondoner del ceucle occitan, ensenhat, e qu'entre mai de causas, fa tornar parèisser l'Armanac, Joan Jaurion a qual l'IEO deu d'aver tengut bon contra totas las mauparadas, Maurici Carcassés, lo fidèl qu'a donat a son filh, Felip, lo gost de la

literatura orala, de la musica e del cant popularis, o encara Francís Crouzet, conselhièr general, desfensor de l'occitan dins lo departament.

Un pauc pus jove, Ives Roqueta deu a Robèrt Lafont d'èsser devengut l'òme que sabèm. El tanben, foguèt son escolan a Seta : " Ai per Lafont, ço ditz, una reconeissença sens fin. Es el que dobriguèt a tota una generacion de setòris - e a ieu mai que mai - las pòrtas de la lenga e tanben de la poësia modèrna ".

La batalha contunha

A l'ora d'ara, lo combat à Seta per l'occitan contunha. Lo cèucle occitan s'acampa que baileja Alan Camelio.

Depuèi 1979 cada an sortís un armanac de mai. Un cors public se ten a l'espaci Victor Hugo. Felip Caracassès s'acontenta pas de tocar l'autbòi a totes las ajustas. Jol titol " Brassens chanté en sétois " a mes en occitan de Seta 12 cançons qu'à recampades en un CD. La lenga d'òc es encara portaira de dichas popularas coma se vei dins lo polit recuèlh d'*Ecritures Populaires* alestit per Gaston Bazalgas. Lotjada per la Comuna, la Calandreta de Seta a aculhit ongan un vinentat d'enfants e filles.

A Seta coma endacòm mai res es pas encara ganhat, mas ren es pas percut.



"Lou Goullamas"



"Papeta Sißbau"



"Moussu Moure-Lourd"



"La Miola"

Toussaint-Roussy.

Barrejar : mélanger

En luòc pus : nulle part ailleurs

Recampar : rassembler

Alestir : mettre au point

Ajustas : joutes

A gratis : gratuitement

Mauparada : accident, malheur

Setòri : sétois

Títol : titre

La non-demanda en maridatge

(Jòrdi Brassens / Revirada : Felip Carcassés)

Ma mia i a ges de rason
D'amenaçar lo Cupidon
De sa sageta,
Aquel sacrilègi gastèt
Mai d'un parelh que s'i perdèt
E o regreta. .

Repic:
Ai l'onor de
Non vodre te
Passar l'anèl.
Nos cau signar
Ges de perga-
-min blanquinèl.

L'encant perduto baila regrets,
Cau pas levar trop los secrets
De Melusina.
Las letras d'amor van pallir
Lèu entre las fuòlhas d'un li-
-bre de cosina. . (al repic)

Engabiem pas leu lo quinson
E serem totes dos preso-
-nièrs de paraula...
Au diable las femnas d'ostau
Que mesclan dins son davantau
L'amor, la taula. . (al repic)
Venús se fai vièlha e pèrd
Tot son latin dins lo jauvèrd,
L'aiga bolida. .
Imagina un pauc lo trabalh :
Desfuolhar dins la sopa a l'alh
La margarida. . (al repic)

Es ben aisit, quau dirà non,
D'embarrar dins un topinon
De confitura
Lo fruch madur e defendut,
Mas quand es cuòch sai qu'a perduto
Son gost natura. . (al repic)
De sirventa me passarai,
E dau recapte, aquò rai,
Siás dispensada. .
Baste que demorèsses la
Promesa que deu demorar
Dins ma pensada. . (al repic)

PAURE MARTIN

(Jòrdi Brassens / Revirada : Felip Carcassés)

Lo rabassièr dessús l'espata
E a sas brègas un doç cant (bis)
E dins son arma un grand coratge,
Anava trimar dins los camps.

Paure Martin, paura misèria,
Cava la tèrra,
Cava lo temps.

Corne d'Aur'oc es un triò que canta e
jòga Jòrdi Brassens en lenga d'òc, dins
lo dialècte de l'est de l'estanh de Tau,
ont viviá lo paire de l'artista, que son
escais èra "lo general Bonheta", perque
sa camisa de maçon èra comola de
bonhetas. .

Dins aqueste disc serrat, Felip
Carcassés (Filibert), Joan Bertocci (Jòni)
e Danièl Rey (Dodó) nos porgisson
dotze cançons de Brassens reviradas en
occitan pel Carcassés, acompanyadas
de guitarra, banjò, acordeon e contra-
bassa, e tres instrumentals jogats amb
l'autbòi, la bodega, lo graile de la
Montanya negra (instruments tradicio-
nals occitans). S'i pòt tanben ausir lo
frestèu, flabuta de pan de Camarga.

Comandar a : Aura Produccions.
BP 75- 34741 Vendargues Cedex.
Tel : (0) 467 866 896
Fax : (0) 825 178 555
e-mail : auraproductions@oreka.com
<http://www.aura-occitania.com>


Per ganhar lo pan de sa vida
E dau trelutz fins au ponent (bis)
Fotjava de pertot la tèrra
Jos lo canhard, la neu, lo vent. . (al repic)

E sens mostrar dessús son morre
L'aire gelós, l'aire michant (bis)
Laurava la tèrra das autres,
Sempre fotjant, sempre fotjant (al repic)

Se cavèt el-meteis sa tomba
Faguent leu-leu, en s'amagant (bis)
E se colquèt boca clavada,
Lo mond aiman pas lo caganh. .

Paure Martin, paura misèria,
Sol jos la tèrra
Sol dins lo temps.

E quand la Mòrt li faguèt signe
De remenar son darrièr camp (bis)
Se cavèt el-meteis sa tomba
Faguent leu-leu, en s'amagant. .(al repic)



Sageta : flèche
Vodre/voler : vouloir
Anèl : anneau
Engabiar : mettre en cage

Quinson : pinson
Davantau : tablier
Jauverd : persil
L'encant : l'enchantedement

Cuòch : cuït
Rabassièr : pioche
Fotjar : piocher